

## OBRADNE TEHNOLOGIJE NA CNC MAŠINAMA

### 1. Šta je tehnološki proces?

Pod tim pojmom se u mašinskoj praksi podrazumijeva detaljno razrađen opis proizvodnje određenih dijelova (proizvoda), odnosno složenih proizvoda (sastavljenih od većeg broja jednostavnijih dijelova). Osnovni dio tehnološkog procesa je operacija.

### 2. Šta je proizvodni proces?

Predstavlja postavljanje tehnološkog procesa u određen prostor i vrijeme.

Osnovni dio proizvodnog procesa je radno mjesto.

### 3. Objasniti operaciju.

Operacija je skup direktnih i pomoćnih dejstava na obradak u okviru jednog obradnog sistema koji omogućuje završetak jedne cjeline obradnog procesa. Svaka operacija se sastoji od:

-zahvata i

-prolaza

### 4. Objasniti zahvat.

Zahvat je proces istovremene obrade jedne ili više površina predmeta obrade korišćenjem jednog ili više alata, bez promjene režima obrade. Razlikuju se elementarni, složeni i grupni zahvat.

Elementarni zahvat je obrada jedne površine jednim alatom.

Složeni zahvat je proces oblikovanja složene površine jednim alatom (kopiranjem ili na NC i CNC mašinama).

Grupni zahvat čini proces istovremene obrade više površina većim brojem alata.

### 5. Objasniti prolaz.

Prolaz je dio zahvata u kome se jedan sloj materijala uklanja jednim alatom.

Poslednjim prolazom završava se zahvat i proces oblikovanja i obrade posmatrane površine.

### 6. Šta je numerički upravljeni obradni sistem?

NUOS - NC systems (Numeričko Upravljeni Obradni Sistemi -Numerical Control) su sistemi kod kojih je upravljanje kretanjima izvršnih organa mašina alatki ostvarivo na osnovu instrukcija koje se zadaju u alfa-numeričkom kodu, što znači da se tok informacija u okviru upravljačkog programa sastoji od diskretnih brojnih vrijednosti.

Postoje dvije vrste NUOS:

-kontaktni i

-numeričko programski upravljeni.

#### 7. Objasniti kretanja u procesu obrade.

Na mašinama za obradu metala rezanjem realizuju se:

-osnovna i

-dopunska kretanja

Osnovna kretanja se izvode u toku procesa obrade, a dopunska na početku i kraju procesa obrade ili u prekidima.

Osnovna kretanja se dijele na:

-glavna i

-pomoćna

Glavna kretanja su kretanja koja omogućavaju stvaranje strugotine i nastanak procesa rezanja.

Pomoćna kretanja obezbjeđuju nastavak procesa rezanja.

#### 8. Nabrojati vrste strugotine.

- a) lomljena (elementarna) strugotina
- b) lamelarna(kidana) strugotina (više lamela zajedno)
- c) neprekidna (kontinuirana, spiralna) strugotina

#### 9. Nabrojati faktore uticaja na trošenje alata.

Faktori koji utiču na trošenje alata:

- karakteristike materijala alata,
- karakteristike materijala obradka,
- brzina rezanja,
- geometrija reznog alata,
- vrsta, količina i način dovođenja SHIP-a,
- temperatura rezanja,
- krutost obradnog sistema, itd.

#### 10. Objasniti parametre obrade.

-Dubina rezanja (je vrijednost debljine sloja materijala koji se uklanja u procesu rezanja, određena rastojanjem obrađivane i obrađene površine)

-Korak (je pomjeranje alata ili predmeta obrade u pravcu glavnog kretanja za jedan obrt predmeta obrade ili alata)

-Brzina rezanja (je pređeni put glavne rezne ivice alata u jedinici vremena).

#### 11.Objasniti kinematski sistem mašine.

Kinematski sistem obezbeđuje relativno kretanje alata i obratka u toku izvođenja procesa obrade.Pored toga, ovaj sistem obezbeđuje i omogućava i sva ostala kretanja radnih organa obradnog sistema.

Osnovne komponente kinematskog sistema su prenosnici za glavno i pomoćno kretanje.Ovi prenosnici, pored toga što ostvaruju glavno ili pomoćno kretanje obratka ili alata, obezbeđuju i promjenu brzine glavnog ili pomoćnog kretanja.

#### 12.Objasniti podjelu prenosnika alatnih mašina.

Dijele se na prenosnike:

-glavnog kretanja i

-pomoćnog kretanja.

Prenosnici alatnih mašina prema principu gradnje mogu biti:

-mehanički,

-električni,

-hidraulični,

-pneumatski,

-kombinovani

#### 13.Objasniti ulogu pogonskih sistema.

Uloga pogonskih sistema :

- da izazove takvo kretanje upravljenih dijelova mašine alatke koje će biti što bliže željenom kretanju koje odgovara komandama CNC sistema
- ulogu pretvarača jednog vida energije u drugi (npr. električna u mehaničku)
- veza između druge dvije glavne grupe elemenata numerički upravljane mašine alatke. Naime, on povezuje mehaničke elemente mašine sa upravljačkom jedinicom.

#### 14.Objasniti sisteme za manipulaciju alatima.

Za automatsku izmjenu reznih alata koriste se:

- revolverske glave i

- magacini alata

Sistemi za izmjenu alata moraju ispuniti sljedeće zahtjeve:

- tačno stezanje
- laka i brza izmjena alat
- pristupačnost pri obradi
- dobra snadbevenost sredstva za hlađenje
- pristupačnost poslužiocu mašine

15. Objasniti magacine alata.

Vrste magacina:

- Magacini oblika doboša-diska(karuseli)
- Magacini oblika transportera(gusjenice)

Karakteristike:

- Veliki broj alata(do 240)
- Izmjena alata bez zaustavljanja mašine
- Zamjena alata manipulatorom
- Samostalni uređaji(može ih biti više na mašini)